



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2019. GODINU

Veterinarska stanica a.d. Prnjavor

Banja Luka, juni 2020. godine

S A D R Ž A J

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3
BILANS STANJA	6
BILANS USPJEHA	10
BILANS TOKOVA GOTOVINE	13
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	15
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ	17-30

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini Društva i Upravnom odboru „Veterinarska stanica“ a.d. Prnjavor

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Veterinarska stanica a.d. Prnjavor (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembar 2019. godine, bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2019. godine i njegove finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Materijalno značajna neizvjesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4.17, uz finansijske izvještaje, priloženi finansijski izvještaji Društva su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo nastaviti svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Društvo je u izvještajnom periodu iskazalo poslovni dobitak u iznosu od 5.650 KM i isti je za 12.412 KM veći u odnosu na prethodnu godinu (poslovni gubitak u iznosu od 6.762 KM). Prihodi od prodaje robe i učinaka (246.545 KM) veći su u odnosu na prethodnu godinu za iznos od 55.541 KM, odnosno za 29,08%. Nadalje, Društvo je na dan 31.12.2019. godine iskazalo gubitak iznad kapitala u iznosu od 25.852 KM. Kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2019. godine veće su od tekuće imovine za iznos od 59.868 KM, dok je ratio likvidnosti 0,34. Nadalje, Društvo je duži niz prethodnih godina (do 2018. godine) poslovalo sa gubitkom, te ukupan akumulirani gubitak na 31.12.2019. godine iznosi 200.558 KM odnosno 115,75% osnovnog kapitala. Na osnovu navedenog, Društvo može biti suočeno sa problemima likvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne obaveze prema dobavljačima i povjeriocima u trenutku dospijea. Na osnovu prezentovane dokumentacije i revizorskih saznanja nismo se mogli uvjeriti u stalnost poslovanja Društva u budućim periodima.

Naše mišljenje nije modifikovano u vezi sa ovim pitanjima.

(nastavlja se)

(nastavak)

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Osim pitanja o kojima je bilo riječi u pasusu Osnov za mišljenje i pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja, odlučili smo da ne postoje druga ključna pitanja revizije koja treba razmatrati u našem izvještaju.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.

(nastavlja se)

(nastavak)

Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.

Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zatjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Srećko Vidović.

EF Revizor d. o. o.

Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum, 30.06.2020. godine

Ovlašćeni revizor
Srećko Vidović

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2019. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A	001				
	(A) STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)		220.576	186.561	34.015	35.301
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	0	0	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	0	0	0	0
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	0	0	0	0
012, dio 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	0	0	0	0
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007	0	0	0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	220.576	186.561	34.015	35.301
020, dio 029	1. Zemljište	009	5.519	0	5.519	5.519
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	82.484	54.295	28.189	29.426
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	132.573	132.266	307	356
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012	0	0	0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	0	0	0	0
027, 028 i dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	0	0	0	0
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 od 020)	015	0	0	0	0
030, dio 039	1. Šume	016	0	0	0	0
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017	0	0	0	0
032, dio 039	3. Osnovno stado	018	0	0	0	0
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019	0	0	0	0
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020	0	0	0	0
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0	0	0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	0	0	0	0
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	0	0	0	0
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	0	0	0	0
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025	0	0	0	0
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026	0	0	0	0
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027	0	0	0	0
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028	0	0	0	0
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	0	0	0	0
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030	0	0	0	0
	(B) TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)	031	31.296	0	31.296	23.902
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 DO 038)	032	2.667	0	2.667	2.739
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	0	0	0	0
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	0	0	0	0

120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	036	2.667	0	2.667	2.739
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena otuđenju	037	0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	038	0	0	0	0
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)	039	28.629	0	28.629	21.163
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	23.795	0	23.795	11.920
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	0	0	0	0
201, 202, 203 i dio 209	b) Kupci u zemlji	042	23.795	0	23.795	11.920
204, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043	0	0	0	0
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	0	0	0	0
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	0	0	0	0
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	0	0	0	0
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048	0	0	0	0
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	0	0	0	0
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050	0	0	0	0
233, 234 i dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051	0	0	0	0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052	0	0	0	0
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053	0	0	0	0
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054	0	0	0	0
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055	0	0	0	0
24	Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057+058)	056	4.200	0	4.200	2.664
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057	0	0	0	0
241 do 249	b) Gotovina	058	4.200	0	4.200	2.664
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	634	0	634	27
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	0	0	0	6.552
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061	0	0	0	0
	(V) POSLOVNA SREDSTVA (001+031)	062	251.872	186.561	65.311	59.203
29	(G) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	25.852	0	25.852	27.290
	(D) POSLOVNA AKTIVA (062+063)	064	277.724	186.561	91.163	86.493
880 do 888	(Đ) VANBILANSNA AKTIVA	065	0	0	0	0
	(E) UKUPNA AKTIVA (064+065)	066	277.724	186.561	91.163	86.493

BILANS STANJA (nastavak)
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2019. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	P A S I V A			
	(A) KAPITAL (102-109+110-111+112+116+117-118+119-123)	101	0	0
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	173.268	173.268
300	1. Akcijski kapital	103	173.268	173.268
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	0	0
303	3. Zadržani udjeli	105	0	0
304	4. Ulozi	106	0	0
305	5. Državni kapital	107	0	0
306	6. Ostali osnovni kapital	108	0	0
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109	0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	110	0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	111	0	0
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	0	0
322	1. Zakonske rezerve	113	0	0
323	2. Statutarne rezerve	114	0	0
329	3. Ostale rezerve	115	0	0
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	0	0
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117	0	0
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118	0	0
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	1.438	15.767
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	0	0
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	1.438	15.767
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122	0	0
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	174.706	189.035
350	1. Gubitak iz ranijih godina	124	174.706	189.035
351	2. Gubitak tekuće godine	125	0	0
40	(B) REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128	0	0
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129	0	0
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130	0	0
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	0	0
407	6. Odložene poreske obaveze	132	0	0
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	0	0
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	0	0
	(V) OBAVEZE (136 + 144)	135	91.164	86.493
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	0	0

412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139	0	0
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	0	0
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	0	0
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	0	0
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	91.164	86.493
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	0	0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	0	0
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	0	0
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148	0	0
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	44.129	33.222
430	a) Primitveni avansi, depoziti i kaucije	151	0	0
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152	0	0
432, 433 i 434	v) Dobavljači u zemlji	153	44.129	33.222
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	0	0
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155	0	0
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	0	0
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	42.318	50.584
460 do 469	5. Druge obaveze	158	28	0
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	3.905	1.916
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	783	771
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	0	0
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	0	0
495	10. Odložene poreske obaveze	163	0	0
	(G) POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	164	91.163	86.493
890 do 898	(D) VANBILANSNA PASIVA	165	0	0
	(D) UKUPNA PASIVA (164+165)	166	91.163	86.493

Potpisano u ime Društva
direktor
Slaviša Desić

BILANS USPJEHA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2019. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	(A) POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	246.545	191.004
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	42.028	39.326
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	0	0
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	42.028	39.326
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	204.517	151.678
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	0	0
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	204.517	151.678
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	0	0
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	0	0
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212	0	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214	0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	0	0
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	240.895	197.766
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	31.289	28.769
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	24.212	14.449
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	117.645	84.754
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	117.645	84.754
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	0	0
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	28.059	24.855
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	1.286	1.526
540	a) Troškovi amortizacije	224	1.286	1.526
541	b) Troškovi rezervisanja	225	0	0
55, osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	37.414	42.315
555	7. Troškovi poreza	227	990	1.098
556	8. Troškovi doprinosa	228	0	0
	(B) POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229	5.650	0
	(V) POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	0	6.762
66	(G) FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
	I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	0	0
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232	0	0
661	2. Prihodi od kamata	233	0	0
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	0	0
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	0	4
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239	0	0

561	2. Rashodi kamata	240	0	4
562	3. Negativne kursne razlike	241	0	0
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242	0	0
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	0	0
	(D) DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244	5.650	0
	(D) GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	0	6.766
67	(E) OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	1	50.387
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247	0	598
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248	0	0
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249	0	0
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250	0	0
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251	0	0
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	0	0
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	0	0
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	0	0
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	0	0
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	1	49.788
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	4.554	24.859
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258	0	8.233
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259	0	0
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260	0	0
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261	0	0
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262	0	0
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263	0	0
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	323	802
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265	0	0
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	0	0
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	4.231	15.824
	(Ž) DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	0	25.528
	(Z) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269	4.553	0
68	(I) PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	0	0
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272	0	0
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273	0	0
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274	0	0
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275	0	0
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276	0	0
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277	0	0
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278	0	0
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279	0	0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280	0	2.995
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281	0	0
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282	0	2.995
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283	0	0
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	284	0	0
584	5. Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285	0	0
585	6. Obezvredjenje zaliha materijala i robe	286	0	0
586	7. Obezvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287	0	0

588	8. Obezvredenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288	0	0
589	8. Obezvredenje ostale imovine	289	0	0
	(J) DOBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA IMOVINE (270-280)	290	0	0
	(K) GUBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA IMOVINE (280-270)	291	0	2.995
690 i 691	(L) PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	292	341	0
590 i 591	(LJ) RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	293	0	0
	(M) DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+290+292-293-245-269-291)	294	1.438	15.767
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+291+293-292-244-268-290)	295	0	0
	(N) TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
721	1. Poreski rashodi perioda	296	0	0
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	(NJ) NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (294-295-296-297+298)	299	1.438	15.767
	2. Neto gubitak tekuće godine (295-294+296+297-298)	300	0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+292)	301	246.887	241.391
	UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+293)	302	245.449	225.624
724	(O) MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	8	7
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	8	7

BILANS TOKOVA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

u KM

POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
(A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)		267.440	179.499
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	267.440	178.901
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	0	0
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	0	598
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	265.904	179.201
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	118.881	124.262
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	147.023	54.935
3. Odlivi po osnovu kamata	508	0	4
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	0	0
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	0	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-505)	511	1.536	298
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505-501)	512	0	0
(B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	513		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)		0	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	0	0
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	517	0	0
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518	0	0
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	0	0
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521	0	0
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522	0	0
3. Odlivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	0	0
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513-520)	525	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520-513)	526	0	0
(V) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	527		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)		0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	0	0
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	0	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	0	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	0	0
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	0	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	0	0
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527-532)	539	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532-527)	540	0	0

(G) UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)	541	267.440	179.499
(D) UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	265.904	179.201
(Đ) NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543	1.536	298
(E) NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544	0	0
(Ž) GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	2.664	2.366
(Z) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	0	0
(I) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	0	0
(J) GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)	548	4.200	2.664

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

u KM

VRSTE PROMJENE NA KAPITALU	DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG) PREDUZEĆA							Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka AOP-a	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 01.01.2018. godine	901	173.268	0	(259.380)	0	43.056	(43.056)	0	(43.056)
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravke grešaka	903	0	0	0	0	0	0	0	0
Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2018. godine (901±902±903)	904	173.268	0	(259.380)	0	43.056	(43.056)	0	(43.056)
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	0	0	0	0	15.767	15.767	0	15.767
8. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	0	0	(27.289)	0	27.289	0	0	0
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Stanje na dan 31.12.2018. godine (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	173.268	0	(286.669)	0	86.112	(27.289)	0	(27.289)
12. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Efekti ispravke grešaka	914	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2019. godine (912±913±914)	915	173.268	0	(286.669)	0	86.112	(27.289)	0	(27.289)

15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	0	0	1.438	0	0	1.438	0	1.438
19. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	0	0	(25.853)	0	25.853	0	0	0
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Stanje na dan 31.12.2019. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	173.268	0	(311.084)	0	111.965	(25.851)	0	(25.851)

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Društvo je obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.

1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Desić Slaviša, direktor
2. Nada Debeljak, sertifikovani računovođa.

1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova, izvještaj o promjenama na kapitalu) bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, normativna akta, izvod iz sudskog registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

1.4. Dokumentaciju i podatke nam je prezentovala Nada Debeljak, sertifikovani računovođa.

1.5. Finansijsko knjigovodstvo se odvija preko posebnog računovodstvenog programa za obradu koji obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena.

1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio, a nismo se mogli uvjeriti u postojanje neophodnih uputstava i procedura, kao ni i automatskih kontrola prema opisima radnih mjesta.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Prnjavor je osnovano kao ustanova sa samostalnim finansiranjem Veterinarska stanica Prnjavor 1956. godine i prošlo je kroz razne oblike organizovanja u zavisnosti od propisa.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 18.06.2002. godine, oznaka i broj upisnika U/I-1084/02, registarski uložak broj 1-625-00 izvršena je promjena vlasničke strukture kod DJP Veterinarska stanica p.o. Prnjavor prema odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/98) prodajom dijela državnog kapitala. Od tada Društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo Veterinarska stanica Prnjavor.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 13.12.2002. godine, oznaka i broj upisnika U/I-2982/02, registarski uložak broj 1-625-00 izvršena je prodaja preostalog dijela državnog kapitala.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071.0-REG-06-000794 od 25.04.2006. godine, registarski uložak broj 1-625-00 izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-12-000203 od 14.05.2012. godine izvršeno je usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08 i 58/09), usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10) i promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-12-002094 od 22.08.2012. godine izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-17-001513 od 10.08.2017. godine izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, kao organ vlasnika
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- direktor, kao predsjednik Upravnog odbora.

Sjedište Društva: 78430 Prnjavor, Stepe Stepanovića 4

Šifra osnovne djelatnosti: 75.00 – Veterinarske djelatnosti

Matični broj: 01042114

JIB: 440158758003

PIB: 440158758003

Broj zaposlenih radnika u 2019. godini po osnovu stanja na kraju mjeseca je 8.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

U skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/15), direktor Društva dana 27.01.2016. godine donosi Pravilnik o računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama.

Osnovne računovodstvene politike koje su primjenjivane pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja za 2019. godinu su sljedeće:

Računovodstvene politike su specifični principi, osnove, konvencije, pravila i prakse koje Društvo primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja. Računovodstvene politike odnose se na priznavanje, vrednovanje i procjenjivanje sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda.

Poslovni događaji čije računovodstveno obuhvatanje nije posebno uređeno ovim pravilnikom, evidentiraju se u skladu sa odgovarajućim MSFI/MRS.

3.1.1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je imovina bez fizičke suštine koja se može identifikovati i kad je odvojena tj. kad se može odvojiti, prodati, prenijeti, iznajmiti i razmijeniti pojedinačno ili sa povezanom drugom imovinom ili obavezama, ili kad nastane iz ugovornih ili zakonskih prava, bez obzira na to da li su ta prava prenesena ili odvojena od preduzeća ili drugih prava ili obaveza.

Da bi se nematerijalna imovina priznala kao imovina neophodno je da bude ispunjen zahtjev iz MRS 38 ili se priznaje kao rashod perioda. Nematerijalna imovina se vrednuje po nabavnoj vrijednosti uz obračun amortizacije po linearnoj metodi.

3.1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Priznavanje i vrednovanje objekata i opreme vrši se u skladu sa MRS-16 i drugim relevantnim računovodstvenim standardima i propisima. Nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj/cijeni koštanja. Izdaci kojim se produžuje vijek korištenja u cilju poboljšanja kvaliteta predstavljaju naknadne izdatke koji povećavaju vrijednost sredstva u koje se ulaže. Ako je naknadni izdatak različit od korisnog vijeka sredstva onda se taj dio vodi odvojeno i amortizuje se u toku korisnog vijeka sredstva. Obračun amortizacije vrši se primjenom linearne metode po propisanim stopama i počinje kada sredstvo postane raspoloživo za korištenje. Izračunati iznos amortizacije se knjiži kao tekući trošak i kao korekcija potražne strane analitičkih konta građevinskih objekata i opreme. Obezvredenje se vrši u skladu sa MRS 36 i drugim relevantnim računovodstvenim standardima i propisima. Obračun amortizacije prestaje kada se sredstvo prestane priznavati-koristiti.

3.1.3. Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je: zemljište ili objekat koji drži vlasnik ili korisnik lizinga u okviru finansijskog lizinga u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili porasta vrijednosti kapitala ili jednog ili drugog. Priznavanje investicionih nekretnina vrši se sa MRS 40 i vode se po nabavnoj/ cijeni koštanja. Dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promjene fer vrijednosti investicione nekretnine priznaje se u bilansu uspjeha za period u kojem je nastao.

3.1.4. *Kratkoročna potraživanja i plasmani*

Kratkoročna potraživanja mogu biti od povezanih pravnih lica kao i od drugih pravnih i fizičkih lica na osnovu prodaje robe ili učinaka za koje se očekuje da će biti naplaćeni u roku od 12 mjeseci od dana priznavanja ili u okviru jednog poslovnog ciklusa, ako je on duži od godinu dana. Na dan bilansa Društvo procjenjuje svako pojedinačno potraživanje kako bi se utvrdilo da li postoji objektivan dokaz da je vrijednost potraživanja umanjena. Za potraživanja koja su obezvrijeđena i starija od godinu dana vrši se ispravka vrijednosti u cijelom iznosu. Potraživanja koja su utužena preknjižavaju se na sporna potraživanja. Potraživanja koja su zastarjela, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, isknjižavaju se direktno na teret rashoda. Isto se primjenjuje i na date avanse. Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospijeca do godinu dana, oni se iskazuju u nominalnom iznosu.

3.1.5. *Zalihe*

Zalihe su sredstva koja se drže radi prodaje, u obliku osnovnog ili pomoćnog materijala koji se troši u proizvodnji ili prilikom pružanja usluga. Zalihe se vrednuju u skladu sa MRS 2 i obuhvataju: osnovni i pomoćni materijal, nedovršenu proizvodnju i poluproizvode, gotove proizvode, robu, alat i sitan inventar, te kancelarijski i režijski materijal. Na dan bilansa zalihe se preračunavaju po prosječnoj cijeni. Iznos bilo koje ispravke zalihe do visine njihove neto prodajne vrijednosti priznaje se kao rashod perioda u kome je ispravka izvršena. Alat i sitan inventar otpisuje se 100% u momentu stavljanja u upotrebu.

3.1.6. *Alat i sitan inventar*

Kao i stalna sredstva tako i alat i sitan inventar čiji je korisni vijek duži od godinu dana i čija je pojedinačna nabavna vrijednost veća od 1.000 Kmpodliježu obračunu amortizacije. Otpisuje se linearnom metodom prema procijenjenom vijeku korisne upotrebe. Alat i inventar koji ne zadovoljavaju uslove iz prvog stava iskazuju se kao obrtna sredstva (zaliha).

3.1.7. *Gotovina i gotovinski ekvivalenti*

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, depozite po viđenju kod komercijalnih banaka. Gotovina u domaćoj valuti vrednuje se po nominalnoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuje se u određenoj protivvrijednosti strane valute po srednjem kursu Centralbe banke BiH.

3.1.8. *Obaveze*

Obaveza je sadašnja obaveza entiteta zasnovana na prošlim događajima za čije se izmirenje očekuje da će rezultirati odlivom iz entiteta. Obaveze se priznaju u bilansu stanja kad je vjerovatno da će doći do odliva iz Društva po osnovu njenog izmirenja. Obaveze obuhvataju dugoročne kredite, obaveze po osnovu lizinga, kratkoročne kredite, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Finansijske obaveze se priznaju u skladu MRS 39 po fer vrijednosti. Kratkoročni krediti su krediti koji dospijevaju u roku od godinu dana, a dugoročni u roku dužem od godinu dana. Dio dugoročnih kredita koji dospijevaju u roku od godinu dana se preknjižavaju sa dugoročnih na kratkoročne na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Obaveze po osnovu kamata na kredite predstavljaju finansijske obaveze koje se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnosi.

3.1.9. Rezervisanja

Rezervisanje je obaveza sa neizvjesnim rokom dospijeca ili iznosom, priznaje se kada Društvo ima zakonsku ili izvedenu obavezu kao rezultat prošlog događaja i kad je vjerovatno da će doći do odliva resursa u preduzeću kako bi se izmirile obaveze ili kad se može procijeniti iznos obaveze. Na primjer kod sudskih procesa koji se vode protiv Društva. Rezervisanje se koristi samo za izdatke za koje je rezervisanje prvobitno bilo priznato.

3.1.10. Obaveze prema zaposlenima

Preduzeće je obavezno da obračuna i uplaćuje poreze i doprinose na lična primanja zaposlenih. U skladu sa Zakonom o radu, te opštim i kolektivnim ugovorom preduzeće je obavezno da radnicima isplati: otpremninu, jubilarne naknade i druga primanja koja su regulisana ugovorom. U skladu sa MRS 19 zahtijeva se ukalkulisanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih za otpremninu i jubilarne nagrade.

3.1.11. Prihodi

Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog perioda koji nastaje iz redovnih aktivnosti, pri čemu priliv rezultira povećanju kapitala i prihod se odmjerava po fer vrijednosti primljene ili potraživane naknade, uzimajući u obzir bilo kakavog gotovinskog popusta ili količinskog rabata. Prihodi se priznaju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste ili PDV. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope u skladu sa MRS 39. Nenaplaćene kamate obračunate na kraju mjeseca predstavljaju aktivna vremenska razgraničenja. Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi i kao takav se ne priznaje po svojoj prirodi kao dio prihoda. Dobici uključuju dobitke od otuđenja stalne imovine, materijala, hartije od vrijednosti i druge imovine i priznaje se po neto principu.

3.1.12. Rashodi

Rashodi su smanjenja ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja imovine ili nastanak obaveza, koji imaju za rezultat smanjenje kapitala koji ne predstavlja smanjenje po osnovu raspodjele vlasnicima kapitala. Gubici predstavljaju smanjenje ekonomske koristi i kao takav se ne priznaje po svojoj prirodi dio drugih rashoda. Kada se gubici priznaju u bilansu uspjeha, oni se uglavnom zasebno priznaju zato što je razumijevanje gubitka korisno za donošenje ekonomskih odluka i obično se priznaju u neto iznosu.

3.1.13. Troškovi priznavanja

Troškovi priznavanja su kamate i drugi troškovi koje Društvo ima u vezi sa pozajmljivanjem sredstava, i direktno su pripisani sticanju, izgradnji/cijeni koštanja sredstva. Drugi troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashodi.

3.1.14. Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze

Tekući porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit po poreskoj stopi od 10% na osnovicu utvrđenu prijavom poreza na dobit. Odložene poreske obaveze su iznos poreza na dobitak plativ u budućem periodu po osnovu oporezive privremene razlike. Oporezive privremene razlike nastaju kada je knjigovodstvena vrijednost sredstava veća od njihove poreske osnovice i utvrđuje se na dan bilansa, nakon obračunate računovodstvene i poreske amortizacije kada se sastavlja finansijski izvještaj. Odložena poreska sredstva su iznos poreza na dobit nadoknativ u budućem periodu koji se odnosi na odbitne privremene razlike, neiskorištene poreske gubitke prenesene u naredni period i neiskorišten poreski kredit prenesen u naredni period. Odloženo poresko sredstvo po osnovu neiskorištenih poreskih gubitaka priznaju se samo ako rukovodstvo Društva procijeni da će u narednom periodu Društvo imati oporezivu dobit, koja će moći da bude umanjena po osnovu neiskorištenih poreskih gubitaka. Ako se na dan bilansa procijeni da više nije vjerovatno da će postojati dovoljno oporezive dobiti na čiji teret će moći da se iskoristi preneseni poreski gubici, vrši se ukidanje odloženih poreskih sredstava ili umanjeње do iznosa za koji postoji vjerovatnoća da će postojati dovoljno oporezive dobiti.

3.1.15. Kursne razlike

Transakcije u stranoj valuti, pri početnom priznavanju, evidentiraju se u KM primjenom srednjeg kursa Centralne banke BiH na dan transakcije. U skladu sa MRS 21 devizna sredstva, potraživanje i obaveze preračunavaju se na KM primjenom srednjeg kursa Centralne banke BiH na dan bilansa. Kursne razlike nastale po osnovu transakcija u stranoj valuti priznaju se kao prihod ili rashod perioda u kojem su nastale.

3.1.16. Državna i druga davanja

Za državna i druga davanja nevladinih organizacija primjenjuje se MRS 20. Pri priznavanju davanja primjenjuje se prihodni pristup koji podrazumijeva da se davanja priznaju kao prihod neophodan za sučeljavanje na sistematskoj osnovi sa povezanim troškovima koje treba pokriti iz tih sredstava. Davanja koja se priznaju kao naknada za nastale rashode priznaje se kao prihod perioda u kome se davanje prima.

3.1.17. Promjene računovodstvenih politika

Društvo mijenja računovodstvene politike ako je ta promjena propisana nekim MSFI/MRS ili ako ta promjena dovodi do toga da FI pružaju pouzdanije relevantne informacije o efektima transakcija, drugih događaja ili okolnosti na finansijsku poziciju ili tokove gotovine. Promjena računovodstvenih politika se ne smatra za transakcije, događaje ili okolnosti koje se suštinski razlikuju od onih koji su se pojavljivali ranije i događaji ili okolnosti koji se ranije nisu pojavljivali ili su bili beznačajni.

3.1.18. Greške

Greške iz prethodnog perioda su izostavljene ili pogrešno iskazani podaci iz finansijskih izvještaja entiteta za jedan ili više perioda koji proizilaze iz neupotrebljavanja ili pogrešne upotrebe pouzdanih informacija. Materijalno značajne greške se koriguju retrospektivno u prvom setu finansijskih izvještaja odobrenom za objelodanjivanje nakon otkrivanja grešaka. Ispravka se vrši tako što se prepravljaju uporedni podaci za raniji prezentovani period u kome su se greške dogodile ili ako su greške nastale prije najranijeg prezentovanog perioda - prepravljajem početnog stanja sredstava, obaveza i kapitala za najraniji prezentovani prethodni period.

Ako ne može da se utvrdi efekat greške iz određenog perioda na uporedne informacije za jedan ili više prezentovanih prethodnih perioda, preduzeće prepravlja početna stanja sredstava, obaveza i kapitala za najraniji period za koji je retrospektivno prepravljajanje podataka izvodljivo.

Greške se mogu pojaviti vezano za priznavanje, odmjeravanje, rezentaciju i objelodanjivanje elemenata finansijskih izvještaja. Finansijski izvještaji nisu u skladu sa MSFI, ako sadrže bilo materijalno značajne greške bilo beznačajne/nematerijalne greške koje su napravljeno namjerno, u cilju postizanja određene prezentacije finansijske pozicije, finansijskih performansi i tokova gotovine entiteta. Potencijalne greške tekućeg perioda otkrivene u tom periodu se ispravljaju prije nego što finansijski izvještaji budu odobreni za objavljivanje.

Greške iz prethodnog perioda se ispravljaju u uporednim informacijama prezentovanim u finansijskim izvještajima za taj kasniji period.

Greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda ili u korist prihoda perioda u kojem su otkrivene.

Materijalno značajna greška je greška koja je u pojedinačnom ili kumulativnom iznosu sa ostalim greškama veća od 1,5% ostvarenog ukupnog prihoda u prethodnoj godini.

3.1.19. Događaji nakon datuma izvještavanja

Događaj nakon dana bilansa stanja su povoljni ili nepovoljni događaji koji nastaju između dana bilansa stanja i dana kada su finasijski izvještaji odobreni za objelodanjivanje.

U skladu sa MRS 10 – Događaji nakon bilansa stanja, za efekat događaja koji pružaju dokaz o okolnostima koje su postojale na kraju izvještajnog perioda, Društvo koriguje iznose koji su već priznati u finansijskim izvještajima, kako bi se korektivni događaji odrazili poslije izvještajnog perioda.

Za efekte događaja koji ukazuju na okolnosti koje su nastale poslije dana bilansa stanja Društvo ne koriguje iznose priznate na dan bilansa stanja, već se u Napomenama uz finasijske izvještaje objelodanjuju priroda događaja i procjena njegovih finansijskih efekata.

3.1.20. Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni po načelu nabavne vrijednosti (istorijskog troška) osim za investicione nekretnine i hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju koji su sastavljeni po fer vrijednosti. Nabavna vrijednost (istorijski trošak) kao osnova vrednovanja imovine predstavlja fakturnu vrijednost uvećanu za zavisne troškove nabavke. Sredstva kod kojih je nabavna vrijednost osnova vrednovanja na dan bilansa se vrednuju primjenom principa niže vrijednosti.

Fer vrijednost je cijena koju bi primili od prodaje imovine ili izmirenja obaveza u uobičajenoj transakciji između tržišnih učesnika na dan vrednovanja, bez obzira na to da li je ta cijena direktno provjerljiva ili je procijenjena drugim tehnikama vrednovanja.

Fer vrijednost hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju se utvrđuje na dan bilansa kao berzanska cijena, dok fer vrijednost investicionih nekretnina utvrđuje ovlašteni procjenitelj koji ima iskustva u procjeni slične imovine.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

u KM

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost:				
Stanje na početku godine	5.519	82.484	132.573	220.575
Povećanja:	0	0	0	0
Nove nabavke	0	0	0	0
Procjena i revalorizacija	0	0	0	0
Smanjenja:	0	0	0	0
Rashod, prodaja i drugo	0	0	0	0
Stanje na kraju godine	5.519	82.484	132.573	220.575
Kumulirana ispravka vrijednosti:				
Stanje na početku godine	0	53.058	132.217	185.274
Povećanja:	0	1.237	49	1.287
Amortizacija	0	1.237	49	1.287
Procjena/obezvređenje	0	0	0	0
Smanjenja:	0	0	0	0
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	0	0	0
Stanje na kraju godine	0	54.295	132.266	186.561
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2019. godine	5.519	28.189	307	34.014
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2018. godine	5.519	29.426	356	35.301

4.2. Zalihe, dati avansi i stalna sredstva klasifikovana kao sredstva namijenjena za prodaju

u KM

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Roba u maloprodajnim objektima	2.667	2.739
I Zalihe, neto	2.667	2.739

Roba u maloprodajnim objektima se odnosi na zalihe materijala i lijekova za obavljanje poslovne djelatnosti Društva.

4.4. *Kratkoročna potraživanja i plasmani**u KM*

Opis	Kupci iz Republike Srpske	Kupci iz FBiH	Druga potraživanja	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	1.824	10.097	27	11.947
Bruto stanje na kraju godine	3.062	20.732	634	24.429
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	0	0	0
Ispravka vrijednosti na kraju godine	0	0	0	0
NETO STANJE				0
31.12.2019. godine	3.062	20.732	634	24.429
31.12.2018. godine	1.824	10.097	27	11.947

Potraživanja od kupaca iz Republike Srpske na dan 31.12.2019. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	MI Trivas d.o.o. Prnjavor	1.517
2.	Vojko Lepir	932
3.	Jawa ZTR Prnjavor	302
4.	Guber a.d. Srebrenica	130
5.	Ostali kupci	181
Ukupno		3.062

Potraživanja od kupaca iz Federacije BiH na dan 31.12.2019. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Dogs Trust Predstavništvo u BiH, Sarajevo	17.996
2.	Kancelarija za veterinarstvo BiH	2.736
Ukupno		20.732

4.5. *Gotovinski ekvivalenti i gotovina**u KM*

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Poslovni račun - domaća valuta	4.132	2.533
2. Blagajna - domaća valuta	68	131
Gotovinski ekvivalenti i gotovina - ukupno (1 do 2)	4.200	2.664

Sredstva na poslovnom računu u domaćoj valuti na dan 31.12.2019. godine se u cijelom iznosu odnose na stanje iskazano kod NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.

4.6. *Aktivna vremenska razgraničenja**u KM*

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Unaprijed plaćeni rashodi	0	6.552
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno	0	6.552

4.7. Kapital

u KM

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Akcijski kapital - obične akcije	173.268	173.268
I Osnovni i ostali kapital	173.268	173.268
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	1.438	15.767
II Neraspoređeni dobitak	1.438	15.767
1. Gubitak ranijih godina	174.706	189.035
2. Gubitak tekuće godine	0	0
III Gubitak do visine kapitala (1 do 2)	189.035	173.268
KAPITAL (I do II - III)	174.706	189.035
Gubitak iznad kapitala	25.852	27.290

Prema pregledu sa internet prezentacije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.crhovrs.org) struktura akcionara na 31.12.2019. godine je sljedeća:

R/b	Opis	% učešća
1.	Petrović Željko	25,54
2.	Todorović Slavica	19,50
3.	Desić Slaviša	13,73
4.	Stanić Pero	11,25
5.	Softić Edhem	2,87
6.	Žgela Josip	2,83
7.	Mujkić Mijad	2,52
8.	Vukojević Gospa	1,66
9.	Sipić Hasan	1,56
10.	Ostali	18,54
Ukupno		100,00

4.8. Obaveze iz poslovanja, druge obaveze i tekuće obaveze za porez na dobit

u KM

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Dobavljači iz Republike Srpske	43.457	33.222
2. Dobavljači iz Federacije BiH	671	0
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 2)	44.129	33.222
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada	38.267	46.846
2. Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada	501	620
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada, osim zarada koje se refundiraju	3.551	3.108
4. Obaveze za porez na ostala lična primanja	0	9
II Obaveze za zarade i naknade zarada - ukupno (1 do 4)	42.318	50.584
1. Obaveze za učešće u dobitku	28	0
III Druge obaveze	28	0
1. Porez na dodatu vrijednost po izdatim fakturama	0	0
2. Porez na dodatu vrijednost po primljenim avansima	0	0
3. Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog poreza na dodatu vrijednost	3.905	1.916
IV Obaveze za porez na dodatu vrijednost (1 do 3)	3.905	1.916
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke na teret troškova	783	771
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	783	771
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do V)	91.164	86.493

Obaveze prema dobavljačima iz Republike Srpske na dan 31.12.2019. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Gatarić Saša	7.390
2.	EF Revizor d.o.o. Banja Luka	6.200
3.	Slaven d.o.o.	5.139
4.	Mim coop Banja Luka	4.700
5.	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	3.577
6.	D&R commerce d.o.o. Prnjavor	3.122
7.	Ostali dobavljači	13.329
Ukupno		43.457

Obaveze za neto zarade i naknade zarada se odnose na obaveze za neto zarade i topli obrok iz ranijeg perioda (31.710 KM) i obaveze za decembar 2019. godine (6.557 KM).

Obaveze za poreze na zarade i naknade se odnose na poreze na plate i topli obrok za novembar i decembar 2019. godine.

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada, osim zarada koje se refundiraju se odnose na obaveze za decembar 2019. godine.

4.9. Poslovni prihodi

Opis	u KM	
	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj	42.028	39.326
I Prihod od prodaje robe – ukupno	42.028	39.326
1. Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj	204.517	151.678
II Prihodi od prodaje učinaka - ukupno	204.517	151.678
III Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)	246.545	191.004

Prihodi od prodaje robe se odnose na prihode od prodaje lijekova (3.519 KM), prihode od prodaje sjemena (1.533 KM) i prihode od maloprodaje (36.976 KM).

Prihodi od prodaje učinaka se odnose na prihode od vršenja veterinarskih usluga. Društvo je u toku 2018. godine potpisalo ugovor o pružanju veterinarskih usluga u projektu sterilizacije/kastracije pasa lutilica sa Fondacijom Dogs Trust, predstavništvo Sarajevo od koga je tokom 2019. godine ostvaren prihod od 122.221 KM.

4.10. Ostali poslovni prihodi

Opis	u KM	
	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0	598
2. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	1	49.788
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)	1	50.387
II Ostali poslovni prihodi - ukupno	1	50.387
1. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	341	0
Prihodi po osnovu primjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	341	0

4.11. Poslovni rashodi

u KM

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Nabavna vrijednost prodane robe	31.289	28.769
I Nabavna vrijednost robe – ukupno	31.289	28.769
1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	16.242	8.920
2. Troškovi goriva i energije	7.969	5.529
II Troškovi materijala - ukupno (1 do 2)	24.212	14.449
III Troškovi bruto zarada i naknada zarada	117.645	84.754
1. Troškovi transportnih usluga	2.000	1.460
2. Troškovi usluga održavanja	1.038	0
3. Troškovi zakupa	20.653	19.585
4. Troškovi reklame i propagande	2.935	2.545
5. Troškovi ostalih usluga	1.433	1.265
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)	28.059	24.855
V Troškovi amortizacije	1.286	1.526
1. Troškovi neproizvodnih usluga	28.728	31.202
2. Troškovi reprezentacije	1.675	6.019
3. Troškovi platnog prometa	1.992	1.451
4. Troškovi poreza	990	1.098
5. Ostali nematerijalni troškovi	5.018	3.643
VI Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 5)	38.404	43.413
VII Poslovni rashodi - ukupno (I do VI)	240.895	197.766

Nabavna vrijednost prodane robe se odnosi na vrijednost prodatih lijekova i sjemena od strane zaposlenih na terenu.

Troškovi goriva i energije

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Električna energija	4.952
2.	Goriva i maziva	2.909
3.	Ostali troškovi	108
Ukupno		5.529

Troškovi zakupa se odnose na troškove zakupa objekta u kome se nalazi sjedište Društva, a koji je prodan u 2017. godini.

Troškovi neproizvodnih usluga

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Hvatanje i transport napuštenih životinja	17.350
2.	Troškovi usluga – Slaven	5.474
3.	Usluge čišćenja i održavanja	3.069
4.	Troškovi - Veterinarski institut Vaso Butozan	1.505
5.	Ostali troškovi	1.330
Ukupno		28.728

4.12. Ostali poslovni rashodi*u KM*

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0	8.233
2. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala	323	802
3. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	4.231	15.824
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 3)	4.554	24.859
1. Obezbvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	0	2.995
II Rashodi po osnovu obezbvredjenja imovine	0	2.995
III Ostali poslovni rashodi - ukupno (I do II)	4.554	27.854

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi odnose se na rashode po osnovu kazni i prekršaja (1.750 KM), izdatke za humanitarne i sportske svrhe (1.100 KM) i ostale rashode (1.381 KM).

4.13. Finansijski rashodi*u KM*

Opis	31.12.2019. godine	31.12.2018. godine
1. Rashodi kamata	0	4
Finansijski rashodi - ukupno	0	4

4.14. Sudski sporovi

Prema izjavi ovlaštenog lica, Društvo na 31.12.2019. godine nema aktivnih sudskih sporova u korist, niti na teret Društva.

4.15. Povezana lica

Revizorskim postupcima smo došli do saznanja da je EuroVet d.o.o. Prnjavor povezano pravno lice sa Društvom (vlasnik navedenog pravnog lica je fizičko lice koje ima 25,54% učešća u kapitalu Društva).

4.16. Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zatezних kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvo može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Društvo u 2019. godini nije imalo kontrolu od strane Poreske uprave Republike Srpske niti UIO BiH.

4.17. Stalnost poslovanja

Priloženi finansijski izvještaji Društva su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo nastaviti svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Društvo je u izvještajnom periodu iskazalo poslovni dobitak u iznosu od 5.650 KM i isti je za 12.412 KM veći u odnosu na prethodnu godinu (poslovni gubitak u iznosu od 6.762 KM). Prihodi od prodaje robe i učinaka (246.545 KM) veći su u odnosu na prethodnu godinu za iznos od 55.541 KM, odnosno za 29,08%. Nadalje, Društvo je na dan 31.12.2019. godine iskazalo gubitak iznad kapitala u iznosu od 25.852 KM.

Kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2019. godine veće su od tekuće imovine za iznos od 59.868 KM, dok je ratio likvidnosti 0,34. Nadalje, Društvo je duži niz prethodnih godina (do 2018. godine) poslovalo sa gubitkom, te ukupan akumulirani gubitak na 31.12.2019. godine iznosi 200.558 KM odnosno 115,75% osnovnog kapitala. Na osnovu navedenog, Društvo može biti suočeno sa problemima likvidnosti, odnosno da ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje kratkoročne obaveze prema dobavljačima i povjeriocima u trenutku dospijeca.

Na osnovu prezentovane dokumentacije i revizorskih saznanja nismo se mogli uvjeriti u stalnost poslovanja Društva u budućim periodima.

4.18. Događaji nakon datuma bilansiranja

Prema izjavi ovlašćenog lica Društva, nije bilo događaja koji su nastali poslije datuma bilansa, a mogu se povezati sa periodom za koji se vrši revizija.